



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2025

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 12.

## MAFHUNGOTHANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiṱwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musu vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ṱwala hu re na ndivho, vha tṱanganedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhisitara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiga zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambeke.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambeke.
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kutṱathuvhelwe kwa thoṱo sa zwo tṱaniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

## MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELE

### KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 10–11.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea oṱhe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 12.

<b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA</b>	
<b>KHRITHERIA</b>	<b>MARAGA</b>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

**KHA VHA PFESESE:**

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshiniwe na tshiniwe.

**KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)****MBUDZISO YA 1****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse **fhedzi** sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthanda ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

**1.1 Ilo duvha ndo vhona zwi shushaho nga nthani ha u funesa mafhungo ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ntwala maanea awe:

- Mulingiwa u ntwala nga ha u funesa hawe mafhungo a sa mu kwami e a lutanya vhathu nge ene a a amba.
- A nga di dovha a ntwala nga ha khakhathi ye a tangana nayo/didzhenisa khayongo nga u amba mafhungo a vhathu.
- Maanea aya u tea u a ntwala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a ntwala luntwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ntwala nga lushaka luntwe na luntwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ntwala.

**[50]****1.2 Hezwi zwothe zwo disa tshedza kha vhutshilo hanga ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ntwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u buletshedza nga ha zwithu zwe zwa disa thuso ye ya ita uri a bvelele.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwithu zwe zwa mu tutuwedza u ita zwivhuya zwa fhedza zwo ita uri avhe na vhutshilo havhudi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ntwala nga lushaka luntwe na luntwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ntwala.

**[50]**

**1.3 Vhudele uvhu vhu nkhubudza zwe khonani yanga a vha e zwone ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala nga ha matshilele ane a khou t̄angana nao a mu humbudzaho khonani yawe.
- U tea u sumbedza zwoth̄e zwe khonani yawe a vha a tshi tshilisa zwone nae.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūnwe na lūnwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

**1.4 U dzhena tshikolo tshi re kule na hayani zwi d̄isa dakalo na zwililo ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho.
- U tea u n̄wala nga zwivhuya zwa u dzhena tshikolo kule na hayani.
- U tea u dovha hafhu a n̄wala nga ha zwithu zwi si zwavhud̄i zwine zwa d̄iswa nga u dzhena tshikolo tsha kule na hayani.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi d̄ivha zwine ene mulingiwa a imela zwone, fhedziha afha ri lavhelela u pfa masia oth̄e.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūnwe na lūnwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

**1.5 Vhutambo ha u pembelela u fhedza ngudo dza matiriki vhu tea u fheliswa?**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho iyi a dovha hafhu a sumbedza vhungoho/a hanedza likumedzwa.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho dza sia line a khou ima nālo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūnwe na lūnwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.6 Dzangalelo la u dzhena tshikoloni itshi lo tutulwa nga mitambo ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n'wala a tshi sumbedza tshomedzo dza mitambo yo fhambanaho dzine dza wanala afho tshikoloni.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwivhuya zwi diswaho nga tshomedzo idzo.
- Maanea aya u tea u a n'wala nga ndila ya u tou anetshela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a n'wala luvwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.

[50]

**KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

### 1.7 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea makumedzwa a ananaho na tshifanyiso tshe a nanga.  
Tsumbo: **Fulo la mapholisa la u disa vhudziki zwikoloni ...**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha u gudubwa zwikoloni nga mapholisa.
- Kha sumbedze vhudi ho diswaho nga u vha hone ha mapholisa.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka luvwe na luvwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n'wala.

[50]

### 1.8 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea makumedzwa a ananaho na tshifanyiso tshe a nanga.  
Tsumbo: **Ndeme ya muzika kha vhaswa ...**
- Kha sumbedze vhudi ha muzika kha vhaswa.
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha masia othe a vutshilo a kwamewaho nga muzika/nga ndowetshumo ya muzika.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka luvwe na luvwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n'wala.

[50]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:** 50

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO YA 2****ADENDAMU**

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso MBILI kha dzo nekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitarā, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

**2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)**

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Ri lavhelela ndivhadzo na khumbelo ya maduvha kha thohoyatshikolo.
- Diresi mbili (ya muniwali na ya muniwalelwa).
- Diresi ya muniwali i tea u niwalwa datumu nga vhudalo.
- Diresi ya vuvhili i thoma nga mufari wa tshiimo sa: 'Thohoyatshikolo'.
- Theshano: Ndaa/Aa
- Thoho ya mafhungo (i tea u niwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo niwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu. Hu tandavhudzwa ndivhadzo khumbelo ya maduvha.
- Nyonesano kana phendelo: Muniwali u nea muniwalelwa thuthuwedzo.
- Magumo: Muniwali u niwala dzina/inishiala na tshifani.
- Tsaino ya muniwali.

[25]

**2.2 ATHIKILI YA MAGAZINI**

**Zwi re ngomu na tshivhumbeo:**

- Athikili iyi i tea u amba nga ha vhaswa vhane vha khou humbela thuso ya masheleni a u thogomela vhaholefhali vha re afho tshikoloni.
- Thoho i kungaho/i takadzaho.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muniwali.
- Mvulatswinga: Muniwali u divhadza fhungo line a toda u amba lone na thuso ine a khou lavhelela u i wana.
- Mutumbu: Kha hu sumbedzwe thuso ine ya do bveledzwa nga u wana masheleni eneo.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiinwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

[25]

## 2.3 MUFHINDULANO

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Ri lavhelela nyambedzano vhukati ha mudzulatshidulo wa vhagudi na mugudi wa gireidi ya 12 ane a sa tōde u dzhenela kha ngudonyengedzedzwa afho tshikoloni.
- Thoho kha i vhe ye mulingiwa a randelwa yone nga mbudziso.
- Mvulatswinga: Kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili.
- Mutumbu: Kha hu netshedzwe nyimele (sinario) hu sa athu u thomiwa u riwalwa. Hu riwaliwe madzina a vhabvumbbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni u bva kha dzina la muambi/mubvumbbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe nyambedzano nga u sielisana u bva kha uno muambi u ya kha ula. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni.
- Magumo: A tea u vha a fushaho.

[25]

## 2.4 IMEILI YA FOMALA

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Imeili i tea u vha ya u humbela u eletshedzwa nga ha ndivho ya u riwala dzibugu khathihi na u humbela u vha muniwe wa vharwali vhayo.
- Mvulatswinga: Vhubvo, vhuyo na thoho.  
Diresi ya imeili ya muthu ane a khou rumela.  
Diresi ya imeili ya mutanganedzi (i nga rumelwa muthu muthihi kana vhanzhi).
- Tshibogisi tsha thoho tshi tendela u dzhenisa mutaladzi muthihi wa mafhungothangeli.
- Mutumbu: Mulaedza wa imeili u riwalwa nga vhudalo.
- Phendelo.
- Magumo: Madzina a muniwali na tsaino.

[25]

## 2.5 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u tana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, duvha la mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Pfunzo dza fhasi na dza ntha dze mufu a swikelela.
- Zwa ndeme zwe mufu a swikelela.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu ya bvisela khagala vhudikumedzeli ha mufu kha u thusa lushaka.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- Mashaka e mufu a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

[25]



## 2.6 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

## Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u tutuwedza vhagudi uri vha kone u do shuma nga mafulufulu.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.  
Tsumbo: Pfunzo mufari wa zwothe zwavhuḁi.
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshesheleshi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, Mudzulatshidulo, nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali/muniwali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na redzhisitara zwi tee nyimele na vha tangedzaho mafhungo.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe. [25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:	50
MARAGAGUTE:	100

**PFESESANI:**

- Tshifhinga tshoṭhe vha tshi ṭola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwiṭanu (5) zwiḥulwane zwa ṭhalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiṇwe na tshiṇwe tsha izwo zwipida zwa ṭhalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiḥili: tshipida tsha nṭha na tsha fhasi, tshiṇwe na tshiṇwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṭha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khritheria		Zwa nṭhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV)</b>  (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele	<b>Maimo a nṭha</b>	<b>28–30</b> -Mihumbulo i gobolaho/ṭokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i ṭokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>22–24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na ṭhoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>16–18</b> -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>10–12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṇe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	<b>4–6</b> -Phindulo yo polikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo ṭangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
<b>MARAGA 30</b>	<b>Maimo a fhasi</b>	<b>25–27</b> -Ndi zwa nṭhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>19–21</b> -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>13–15</b> -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huṇwe vhu khakhisaho muṭodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṇwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>7–9</b> -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	<b>0–3</b> -A hu na ndingedzo ya u fhindula ṭhoho/mbudziso -U polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA (LTD) Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto.	Maimo a nthā	14-15	11-12	8-9	5-6	0-3
		-Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	-Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea zwiutuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe.
	MARAGA: 15	Maimo a fhasi	13	10	7	4
-Luambo ndi lwa nthā vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.			-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiutukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	
TSHIVHUMBEO (T) Zwiutusi zwa tshibveledzwa. Kubveledzwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.		5	4	3	2	0-1
		-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhethakheni -Mafhungo/mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitaladzi na phara zwo dala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
MARAGA: 5						

**KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]**

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEU (NVT)</b>  Zwo niwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo  <b>MARAGA 15</b>	<b>13–15</b> -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuniwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>10–12</b> -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku	<b>7–9</b> -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	<b>4–6</b> -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b> -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)</b>  Thouni, redzhisitara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muniwalo na mupeleto  <b>MARAGA 10</b>	<b>9–10</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	<b>7–8</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	<b>5–6</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3–4</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

**Thank you for choosing [www.ecexams.co.za](http://www.ecexams.co.za) to download examination documents.**